



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
UNIVERSITY OF BANJA LUKA

---

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  
FACULTY OF AGRICULTURE



## **Vodič za brucoše i pitanja za pripremu prijemnog ispita**

Banja Luka, 2025.

**UNIVERZITET U BANJOJ LUCI  
POLJOPRIVREDNI FAKULTET**

**Vodič za brucoše i pitanja za pripremu prijemnog  
ispita**

Banja Luka, 2025.

**POLJOPRIVREDNI FAKULTET**  
**Univerzitet u Banjoj Luci**  
*Faculty of Agriculture*  
*University of Banjaluka*

 :+387 51 330 901

E-mail: [info@agro.unibl.org](mailto:info@agro.unibl.org) ; web sajt: [www.agro.unibl.org](http://www.agro.unibl.org)

Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka,  
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Izdavač:

*Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci*

Za izdavača:

*Prof. dr Zlatan Kovačević*

Urednik:

*Doc. dr Sanda Stanivuković*

Uređivački odbor:

*Prof. dr Zlatan Kovačević, Prof. dr Đorđe Savić,  
Prof. dr Dijana Mihajlović, Doc. dr Biljana Kelečević*

Banja Luka, 2025.

## **Predgovor**

Pitanja za pripremu prijemnog ispita namijenjena su kandidatima koji namjeravaju da upišu Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a imaju sve neophodne preduslove.

Prijemni test na Poljoprivrednom fakultetu sadrži ukupno 25 pitanja. Fakultet zadržava pravo da na prijemnom testu ponudi najviše do 20% pitanja koja nisu sadržana u ovoj brošuri.

Materijal sadrži 480 pitanja i odgovora. U materijalu se nalazi 320 pitanja iz biologije (160 pitanja iz botanike i 160 pitanja iz zoologije) i 160 pitanja iz hemije.

Pitanja iz biologije i hemije, koja su zastupljena u ovom materijalu, predstavljaju segment gradiva koje se obrađuje u srednjoj školi.

Nadamo se da će Vam ovaj materijal značajno olakšati pripremu za polaganje prijemnog ispita na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci.

Želimo Vam puno uspjeha!

## **POLJOPRIVREDNI FAKULTET U BANJOJ LUCI**

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je od trenutka osnivanja (1992. godine) svoju misiju realizovao kroz tri međusobno povezane osnovne grupe djelatnosti:

- obrazovanje,
- naučno-istraživački rad,
- primjenu profesionalnih znanja u poljoprivredi.

Do školske 1999/2000. godine na Poljoprivrednom fakultetu su školovani kadrovi opšteg smjera, a zatim se obrazovno profilišu i formiraju 3 smjera: ratarstvo, voćarstvo s vinogradarstvom i stočarstvo.

U cilju praćenja trendova razvoja visokog obrazovanja u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, od školske 2006/2007. godine Fakultet je počeo s primjenom pravila studiranja prema Bolonjskoj deklaraciji pri čemu se nastavni proces na I ciklusu studija izvodio u okviru tri studijska programa:

- Biljna proizvodnja
- Animalna proizvodnja
- Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Kako bi obrazovali visokokvalifikovane stručnjake različitih profila iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, a u skladu sa potrebama privrede i projektovanog društvenog razvoja, Fakultet od akademske 2025/2026 sprovodi četvorogodišnji studijski program Poljoprivreda - 240 ECTS sa šest usmjerenja:

- Animalna proizvodnja
- Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
- Zaštita biljaka
- Povrtarstvo i ukrasne biljke
- Voćarstvo i vinogradarstvo
- Ratarstvo.

## **NASTAVNI PROCES**

Osnovne akademske studije organizovane su po usmjerenjima, a koncept studija se zasniva na sljedećem:

- broj semesetara je 8
- broj predmeta po semestru je 6
- sedmični fond časova za obavezne predmete je 3+2 (3 časa predavanja i 2 časa vježbi) i svaki predmet nosi 6 ECTS bodova
- sedmični fond časova za izborne predmete je 2+1 (2 časa predavanja i 1 čas vježbi) i svaki predmet nosi 3 ECTS boda

Sva ponuđena usmjerenja imaju zajedničku prvu godinu dizajniranu tako da se pruži neophodna osnova i fundamentalna znanja koja su ključna za nastavak studiranja. Predmeti u drugoj, trećoj i četvrtoj godini su pažljivo izabrani za profil, tj. usmjerenje za koje se student opredijeli.

U V, VI, VII i VIII semestru studenti mogu birati izborne predmete sa ponuđenih lista.

Praktična nastava se sluša i izvodi u okviru obaveznih predmeta u VI, VII i VIII semestru zavosno od usmjerenja.

Student po završetku studijskog programa stiče akademsko zvanje:

- Diplomirani inženjer poljoprivrede -240 ECTS bodova – Animalna proizvodnja
- Diplomirani inženjer poljoprivrede – 240 ECTS bodova – Agrarna ekonomija iruralni razvoj
- Diplomirani inženjer poljoprivrede – 240 ECTS bodova – Zaštita biljaka
- Diplomirani inženjer poljoprivrede – 240 ECTS bodova – Povrtarstvo i ukrasne biljke
- Diplomirani inženjer poljoprivrede – 240 ECTS bodova – Voćarstvo i vinogradarstvo
- Diplomirani inženjer poljoprivrede –240 ECTS bodova – Ratarstvo.

## **PRIJEMNI ISPIT ZA I CIKLUS STUDIJA**

### *I korak*

Prije polaganja kvalifikacionog (prijemnog) ispita, za prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci
- originalna svjedočanstva o završenim razrednim srednjeg obrazovanja i originalna diploma o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu (ili ovjerena kopija, ukoliko kandidati konkurišu na dva ili više studijskih programa)
- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita
- ljekarsko uvjerenje.

### **Elektronske prijave**

Kandidati koji se odluče da studiraju na Univerzitetu u Banjoj Luci od akademske 2024/2025. godine imaju mogućnost elektronske predaje dokumenata za polaganje prijemnog ispita putem portala [www.upis.unibl.org](http://www.upis.unibl.org).

### *II korak*

Prijavljeni kandidati polažu kvalifikacioni (prijemni) ispit iz biologije (botanike i zoologije) i hemije.

Kandidat može ostvariti najviše 100 bodova za upis, i to:

- na osnovu opšteg uspjeha u prethodnom obrazovanju (50 bodova) i
- na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu (50 bodova).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, na telefon 051/330-910, na sjatu Fakulteta [www.agro.unibl.org](http://www.agro.unibl.org) i na stranicama društvenih mreža Fakulteta (Instagram, Fejzbuk i TokTok).

## BIOLOGIJA (BOTANIKA)

1. Dio biologije koji se bavi izučavanjem biljaka naziva se:
  - a) zoologija
  - b) botanika
  - c) antropologija.
2. Odjeljak botanike koji proučava spoljašnji oblik biljaka naziva se:
  - a) morfologija
  - b) fiziologija
  - c) anatomija.
3. Zakonitosti u geografskom rasprostiranju biljaka na Zemljinoj planeti proučava:
  - a) fiziologija
  - b) geobotanika
  - c) sistematika.
4. Organizmi koji imaju ćelije sa pravim jedrom su:
  - a) eukarioti
  - b) prokarioti
  - c) prećelijski oblici.
5. Najviši stupanj u razviću eukariota predstavljaju:
  - a) kolonijalni mnogoćelijski oblici
  - b) višećelijski talofitski eukarioti
  - c) kormofitski eukarioti.
6. Prosječna veličina ćelije kod skrivenosjemenica se kreće između:
  - a) 1 i 10 mikrometara
  - b) 10 i 100 mikrometara
  - c) 100 i 1000 mikrometara.
7. Protoplast se sastoji od:
  - a) citoplazme i jedra
  - b) citoplazme i mitohondrija
  - c) citoplazme i plastida.
8. U hemijskom sastavu biljne ćelije najveći procenat je:
  - a) vode
  - b) organskih materija
  - c) mineralnih materija.

9. Ugljeni hidrati u biljci imaju:

- a) strukturnu ulogu
- b) transportnu ulogu
- c) energetska ulogu.

10. U sintezi bjelančevina učestvuje:

- a) 20 aminokiselina
- b) 25 aminokiselina
- c) 30 aminokiselina.

11. Enzimi (fermenti) su biokatalizatori, koji se u biohemijskim reakcijama:

- a) kvantitativno mijenjaju
- b) ne mijenjaju
- c) kvalitativno mijenjaju.

12. Fotosintetski aktivni plastidi su:

- a) leukoplasti
- b) hromoplasti
- c) hloroplasti.

13. Leukoplasti u kojima se deponuje skrob su:

- a) elajoplasti
- b) amiloplasti
- c) proteinoplasti.

14. Jednomembranska organela je:

- a) sferozom
- b) jedro
- c) mitohondrija.

15. Citoplazmatična membrana koja opkoljava vakuole biljnih ćelija naziva se:

- a) tonoplast
- b) plazmalema
- c) karioteka.

16. Spoljašnji produkt protoplasta je:

- a) ćelijski sok
- b) rezervna materija
- c) ćelijski zid.

17. Ćelijski zid izlučuje:

- a) citoplazma
- b) mitohondrije
- c) plastidi.

18. Proces inkrustriranja  $\text{SiO}_2$  i  $\text{CaCO}_3$  u ćelijski zid zovemo:

- a) suberifikacija
- b) kutinizacija
- c) mineralizacija.

19. Organska materija koja ulazi u hemijski sastav protoplazme je:

- a) voda
- b) proteini
- c) minerali.

20. Udvajanje DNK odigrava se tokom:

- a) G2 perioda
- b) S perioda
- c) G1 perioda.

21. U sastav nukleinskih kiselina ulazi šećer:

- a) riboza
- b) saharoza
- c) fruktoza.

22. Baza koju sadrži lanac RNK a ne sadrži lanac DNK naziva se:

- a) adenin
- b) guanin
- c) uracil.

23. RNK koja se sintetiše u jedru po principu komplementarnosti u procesu transkripcije je:

- a) informaciona
- b) transportna
- c) ribozomalna.

24. RNK koja prenosi aminokiseline u procesu sinteze proteina je:

- a) informaciona
- b) transportna
- c) ribozomalna.

25. DNK je lokalizovana u:

- a) jedru
- b) citoplazmi
- c) jedarcu.

26. Svaki molekul DNK sastoji se od:

- a) jednog polinukleotidnog lanca
- b) dva spiralna polinukleotidna lanca
- c) tri polinukleotidna lanca.

27. Najrasprostranjeniji način diobe jedra somatskih ćelija naziva se:

- a) mitoza
- b) mejoza
- c) amitoza.

28. Direktna dioba jedra naziva se:

- a) amitoza
- b) mejoza
- c) mitoza.

29. Redukciona dioba naziva se:

- a) mitoza
- b) mejoza
- c) amitoza.

30. Napregnuto stanje žive ćelije izazvano obostranim pritiskom ćelijskog zida i protoplasta naziva se:

- a) turgor
- b) plazmoliza
- c) deplazmoliza.

31. Osnovni dio protoplazme je:

- a) jedro
- b) mitohondrije
- c) citoplazma.

32. Najprihvatljiviji model građe biomembrane je:

- a) model sendvič-strukture
- b) model tečnog mozaika
- c) model lipoproteinskog ćilima.

33. U hemijskom sastavu biomembrana najviše se nalazi:

- a) lipida
- b) ugljenih hidrata
- c) bjelančevina.

34. Transport vode niz gradijent bez učešća transportnih proteina i ATP-a je:

- a) difuzija
- b) osmoza
- c) aktivni transport.

35. Izbacivanje velikih molekula i partikula iz ćelije uz pomoć membranskih vezikula naziva se:

- a) egzocitoza
- b) endocitoza
- c) fagocitoza.

36. Endoplazmatični retikulum za čije membrane nisu vezani ribozomi naziva se:

- a) agranularni
- b) ergasoplazma
- c) granularni.

37. Endoplazmatični retikulum je karakterističan za:

- a) biljne i životinjske ćelije
- b) samo biljne ćelije
- c) samo životinjske ćelije.

38. Organele koje sadrže brojne enzime i imaju ulogu u sintezi masnih kiselina su:

- a) ribozomi
- b) citozomi
- c) lizozomi.

39. U ribozomima se odvija proces:

- a) biosinteze bjelančevina
- b) fotosinteze
- c) disanja.

40. Organele u kojima se vrši sinteza ATP-a su:

- a) ribozomi
- b) plastidi
- c) mitohondrije.

41. Plastidi koji se razvijaju u čelijama biljaka gajenih u mraku su:

- a) etioplasti
- b) hromoplasti
- c) leukoplasti.

42. Plastidi sa tilakoisnom strukturom su:

- a) hloroplasti
- b) hromoplasti
- c) leukoplasti.

43. Diktiozom predstavlja osnovnu funkcionalnu jedinicu:

- a) hloroplasta
- b) Goldži-aparata
- c) endoplazmatičnog retikuluma.

44. Leukoplaste u kojima se sintetišu i deponuju bjelančevine nazivamo:

- a) elajoplasti
- b) proteinoplasti
- c) amiloplasti.

45. Najrasprostranjeniji hromoplasti su:

- a) globularni
- b) cjevasti
- c) kristalni.

46. Najznačajnija vrsta hlorofila je:

- a) hlorofil b
- b) hlorofil d
- c) hlorofil a.

47. Hlorofil se sastoji od porfirinskog prstena u kome su:

- a) 2 pirolova prstena
- b) 4 pirolova prstena
- c) 3 pirolova prstena.

48. U tamnoj fazi fotosinteze se odvija proces:

- a) stvaranje adenozin-trifosfata
- b) fotoliza vode
- c) redukcije ugljen-dioksida i stvaranja šećera.

49. Genotip je:

- a) skup svih gena jedne jedinke
- b) skup svih gena u populaciji
- c) skup svih osobina jedne jedinke.

50. Jedro kod diferenciranih ćelija koje se više ne dijeli nazivamo:

- a) radno
- b) interfazno
- c) mitozno.

51. Najčešći broj jedara u ćeliji je:

- a) jedno
- b) dva
- c) više.

52. Polne ćelije i spore imaju:

- a) haploidan broj hromozoma
- b) diploidan broj hromozoma
- c) poliploidan broj hromozoma.

53. Mjesto gena na hromozomu se zove:

- a) histon
- b) DNK
- c) lokus.

54. Biljke najviše organizacije su:

- a) kormofite
- b) talofite
- c) protofite.

55. Cenobije i plazmodije ubrajamo u:

- a) talofite
- b) protofite
- c) kormofite.

56. Tvorno tkivo je:

- a) apikalni meristem
- b) aerenhim
- c) epidermis.

57. Lateralni meristem je:

- a) protoderm
- b) kalus
- c) kambijum.

58. Sekundarni meristem je:

- a) felogen
- b) floem
- c) sklerenhim.

59. Primarno kožno tkivo koje nastaje radom protoderma naziva se:

- a) mrtva kora
- b) peridermis
- c) epidermis.

60. Glavni dio peridermisa je:

- a) pluta
- b) felogen
- c) feloderm.

61. Fotosinteza je osnovna funkcija parenhimskog tkiva koje nazivamo:

- a) aerenhim
- b) hlorenhim
- c) apsorpcioni parenhim.

62. Aerenhim je parenhimsko tkivo za magaciniranje:

- a) bjelančevina
- b) vode
- c) vazduha.

63. Funkciju zaštite biljnog tkiva imaju:

- a) mehanička tkiva
- b) kožna tkiva
- c) provodna tkiva.

64. Sekundarno kožno tkivo je:

- a) hipodermis
- b) epidermis
- c) peridermis.

65. Kutikula se nalazi na površini:

- a) epidermisa
- b) hipodermisa
- c) rizodermisa.

66. Promet gasova odvija se preko:

- a) emergenci
- b) stoma
- c) trihoma.

67. Kad turgor u stominim ćelijama raste zatvaračice:

- a) ne reaguju
- b) zatvaraju se
- c) otvaraju se.

68. Stome se većinom nalaze:

- a) iznad nivoa epidermisa
- b) u nivou epidermisa
- c) ispod nivoa epidermisa.

69. Diobom ćelija felogena nastaje:

- a) epidermis
- b) rizodermis
- c) pluta.

70. Razmjena gasova između unutrašnjih tkiva i spoljašnje sredine obavlja se kroz otvore sočivastog oblika koje nazivamo:

- a) lenticelle
- b) stome
- c) hidatode.

71. Sklerenhim je:

- a) provodno tkivo
- b) kožno tkivo
- c) mehaničko tkivo.

72. Mehaničko tkivo koje se obično nalazi u mladim organima koji još rastu je:

- a) kolenhim
- b) sklerenhim
- c) sklereidi.

73. Kolenhim je najrasprostranjeniji kod:

- a) golosjemenica
- b) monokotila
- c) dikotila.

74. Sklerenhim se nalazi u:

- a) starijim dijelovima biljke
- b) mladim dijelovima biljke
- c) podjednako u starim i mladim dijelovima biljke.

75. Sklerenhimska vlakna koja se nalaze u drvetu i ksilemu nazivamo:

- a) likina vlakna
- b) sklereidi
- c) libriform.

76. Provodno tkivo je:

- a) kambijum
- b) ksilem
- c) kolenhim.

77. U sastav ksilema ulaze:

- a) ćelije pratilice
- b) sitaste cijevi
- c) traheje.

78. Primarni elementi za provođenje vode koji su se prvi pojavili u evoluciji su:

- a) sitaste cijevi
- b) ćelije pratilice
- c) traheide.

79. Ksilem je razvijen kod:

- a) parazitskih biljaka
- b) biljaka sušnih staništa
- c) vodenih biljaka.

80. U elemente floema spadaju:

- a) sitaste cijevi
- b) traheje
- c) traheide.

81. Ćelije pratilice se nalaze u:

- a) floemu golosjemenica
- b) floemu skrivenosjemenica
- c) floemu golosjemenica i skrivenosjemenica.

82. Žljezdane ćelije koje izlučuju vodu u obliku vodenih kapljica nazivamo:

- a) hidatode
- b) nektarije
- c) staminodije.

83. Žljezdana tkiva spadaju u sistem:

- a) tkiva za lučenje
- b) provodnih tkiva
- c) kožnih tkiva.

84. Dva ili više tkiva čine funkcionalnu jedinicu koja se zove:

- a) organizam
- b) organ
- c) organski sistem.

85. Organi koji služe za održavanje individualnog života nazivaju se:

- a) fruktifikacioni
- b) generativni
- c) vegetativni.

86. Izdanak zajedno čini:

- a) stablo, korijen i listovi
- b) stablo sa listovima
- c) stablo i korijen.

87. Grananje stabla koje se odlikuje tim što glavna osovina stalno raste vrhom zove se:

- a) dihotomo
- b) simpodijalno
- c) monopodijalno.

88. Grananje stabla koje se odlikuje tim što glavna osovina prekida rastenje zove se:

- a) monopodijalno
- b) simpodijalno
- c) dihotomo.

89. Simetriju za koju je karakteristično da se kroz uzdužnu osovinu biljke može povući više od dvije ravni simetrije nazivamo:

- a) bisimetrija
- b) polisimetrija
- c) monosimetrija.

90. Dio stabla koji nosi list naziva se:

- a) nodus
- b) internodija
- c) ligula.

91. Tipično izraženu lisnu rozetu imaju:

- a) jednogodišnje biljke
- b) višegodišnje biljke
- c) dvogodišnje biljke.

92. Zeljaste biljke kod kojih nadzemni organi izumiru svake godine, a podzemni su dugovječni nazivamo:
- a) dvogodišnje
  - b) višegodišnje
  - c) jednogodišnje.
93. Prvi, spoljašnji dio centralnog cilindra naziva se:
- a) skrobna sara
  - b) endodermis
  - c) pericikl.
94. U stablu monokotiledonih biljaka zastupljeni su:
- a) kolateralno otvoreni provodni snopići
  - b) kolateralno zatvoreni provodni snopići
  - c) bikolateralni provodni snopići.
95. U korijenu monokotiledonih biljaka se nalazi:
- a) kolateralno otvoreni provodni snopić
  - b) radijalni provodni snopić
  - c) bikolateralni provodni snopić.
96. Provodni snopić u čijem centru se nalazi floem nazivamo:
- a) hadrocentričan
  - b) leptocentričan
  - c) koncentričan.
97. Provodni snopić u čijem centru se nalazi ksilem nazivamo:
- a) hadrocentričan
  - b) leptocentričan
  - c) koncentričan.
98. Provodni snopić karakterističan za građu lista nazivamo:
- a) kolateralno zatvoreni
  - b) kolateralno otvoreni
  - c) bikolateralni.
99. Skraćena stabla sa metamorfoziranim listovima nazivamo:
- a) krtola
  - b) rizom
  - c) lukovica.

100. Pojava kada biljke različite sistematske pripadnosti imaju isti ili sličan izgled naziva se:
- a) korelacija
  - b) redukcija
  - c) konvergencija.
101. Mezofil (palisadno i sunđerasto tkivo) je dio:
- a) stabla
  - b) lista
  - c) ploda.
102. Mezofil nije izdiferenciran na palisadno i sunđerasto tkivo kod:
- a) monokotiledonih biljaka
  - b) zeljastih dikotiledonih biljaka
  - c) drvenastih dikotiledonih biljaka.
103. Normalno zeleno lišće, čija je osnovna funkcija fotosinteza naziva se:
- a) srednje lišće
  - b) donje lišće
  - c) gornje lišće.
104. Listovi koji imaju jasno izraženo lice i naličje nazivaju se:
- a) unifacijalni
  - b) ekvifacijalni
  - c) bifacijalni.
105. Pojavu kada se na istoj biljci nalaze listovi različitog oblika nazivamo:
- a) heterostilija
  - b) anizofilija
  - c) heterofilija.
106. Složen list kod koga su liske raspoređene u parovima duž glavne drške nazivamo:
- a) prstast
  - b) perast
  - c) tročlan.
107. Međusobno srastanje naspramnih ili pršljenasto raspoređenih listova nazivamo:
- a) heterofilija
  - b) heterostilija
  - c) gamofilija.

108. Nervatura lista koja se odlikuje velikom razgranatošću nerava je:

- a) račvasta
- b) prugasta
- c) mrežasta.

109. Kada se na istom nodusu nalaze dva ili više listova takav raspored nazivamo:

- a) spiralan
- b) pršljenast
- c) naizmjeničan.

110. Listovi koji imaju stome samo na naličju nazivaju se:

- a) amfistomalni
- b) hipostomalni
- c) epistomalni.

111. U evoluciji biljaka korijen se prvo pojavio kod:

- a) golosjemenica
- b) skrivenosjemenica
- c) paprati.

112. Vegetativni organ biljaka koji vrši apsorpciju vode i mineralnih materija je:

- a) list
- b) korijen
- c) stablo.

113. Površinsko tkivo koje se nalazi u zoni korjenovih dlačica nazivamo:

- a) rizodermis
- b) epidermis
- c) peridermis.

114. Korijen koji se direktno razvija iz korjenka klice nazivamo:

- a) bočni
- b) adventivni
- c) glavni.

115. Za stvaranje bočnih korjenova značajan je:

- a) rizodermis
- b) pericikl
- c) egzodermis.

116. Korijen trava je:

- a) osovinski
- b) žiličast
- c) vretenast.

117. Podzemni izdanak sa neograničenim rastenjem nazivamo:

- a) stolone
- b) rizom
- c) krtola.

118. Sekundarni ksilem se stvara diobom ćelija:

- a) felogena
- b) pericikla
- c) kambijuma.

119. Rašljike (vitice) predstavljaju metamorfoze:

- a) korijena
- b) lista
- c) cvijeta.

120. Nadzemni puzajući izdanci koji služe za vegetativno razmnožavanje su:

- a) rizomi
- b) lukovice
- c) stolone.

121. Broj hromozoma kod zigota je:

- a) haploidan
- b) diploidan
- c) triploidan.

122. Generativni organ biljaka je:

- a) stablo
- b) list
- c) cvijet.

123. Cvjetni omotač ili perijant grade:

- a) čašični listići i involukrum
- b) čašični i krunični lisići
- c) prašnici i tučak.

124. Antera (prašnica) se sastoji od:

- a) tri poluantere
- b) dvije poluantere
- c) četiri poluantere.

125. Skup svih prašnika jednog cvijeta se zove:

- a) andreceum
- b) gineceum
- c) periant.

126. Ako se plodnik nalazi iznad ostalih dijelova cvijeta nazivamo ga:

- a) podcvjetan
- b) sredcvjetan
- c) nadcvjetan.

127. Prosta racemozna cvast je:

- a) monohazijum
- b) klas
- c) dihazijum.

128. Složena racemozna cvast je:

- a) monohazijum
- b) dihazijum
- c) metlica.

129. Cimozna cvast je:

- a) plejohazijum
- b) klip
- c) gronja.

130. Oprašivanje posredstvom vjetra naziva se:

- a) zoofilija
- b) hidrofilija
- c) anemofilija.

131. Proces obrazovanja embriona iz neoplodene jajne ćelije naziva se:

- a) partenogeneza
- b) apogamija
- c) aposporija.

132. Razmnožavanje biljaka položenicama i reznicama nazivamo:

- a) vještačko vegetativno razmnožavanje
- b) prirodno vegetativno razmnožavanje
- c) bespolno razmnožavanje u užem smislu.

133. Pucajući plod je:

- a) orašica
- b) bobica
- c) mahuna.

134. Nepucajući sušni plod je:

- a) bobica
- b) šizokarpijum
- c) koštunica.

135. Sočni plod je:

- a) bobica
- b) merikarpijum
- c) ahenija.

136. Poliantokarpni plodovi su:

- a) zbirna orašica
- b) zbirna koštunica
- c) plodovi cvasti.

137. Rasijavanje plodova u kome učestvuje sama biljka naziva se:

- a) autohorija
- b) anemohorija
- c) antropohorija.

138. Najčešći oblik sjemena su:

- a) sjemena sa endospermom
- b) sjemena sa perispermom
- c) sjemena sa endospermom i perispermom.

139. Osnovna sistematska kategorija u botanici je:

- a) klasa
- b) red
- c) vrsta.

140. Biološka disciplina koja proučava raznovrsnost biljnog svijeta, uzroke te raznovrsnosti i svrstava biljke po srodnosti naziva se:

- a) sistematika
- b) taksonomija
- c) nomenklatura.

141. Fenotip predstavlja:

- a) skup gena u gametima
- b) sveukupnost nasljednih faktora
- c) spoljašnji izgled organizma.

142. Ćelije koje obavljaju istu funkciju zajedno grupisane i spojene međućelijskom supstancom formiraju:

- a) tkiva
- b) organe
- c) organske sisteme.

143. Endoplazmatični retikulum može biti:

- a) ribozomalni i nuklearni
- b) granuralni i agranularni
- c) informacioni i transportni.

144. Najrasprostranjenija rezervna materija biljaka su:

- a) masne materije
- b) bjelančevine
- c) ugljeni hidrati.

145. Krebsov ciklus se odvija u:

- a) jedru
- b) mitohondrijama
- c) vakuolama.

146. Tjelesne (somatske) ćelije se odlikuju:

- a) tetraploidnim brojem hromozoma
- b) diploidnim brojem hromozoma
- c) haploidnim brojem hromozoma.

147. Pod neposrednim uticajem faktora spoljašne sredine dolazi do:

- a) mutacija
- b) delecija
- c) modifikacija.

148. Binarnu nomenklaturu živih bića u nauku je uveo:

- a) Lamark
- b) Line
- c) Aristotel.

149. U dvomembranske ćelijske organele spadaju:

- a) plastidi i mitohondrije
- b) jedro i vakuola
- c) ribozomi i Goldžijev aparat.

150. Potpuno razvijen dvopolni cvijet sastoji se iz:

- a) cvjetne lože, prašnika i tučka
- b) braktea, prašnika i tučka
- c) cvjetnog omotača, prašnika i tučka

151. Proces obrazovanja organskih materija iz prostih neorganskih jedinjenja, vode i ugljed-dioksida, uz vezivanje Sunčeve energije zove se:

- a) Krebsov ciklus
- b) disanje
- c) fotosinteza.

152. Prenošenje polena putem insekta (oprašivanje) zove se:

- a) entomofilija
- b) entomohorija
- c) anemofilija.

153. Postojanje nasljednih faktora ili gena dokazao je:

- a) Čarls Darwin
- b) Votson i Krik
- c) Gregor Mendel.

154. Sistem vakuola nalazi se u:

- a) biljnim i životinjskim ćelijama
- b) biljnim ćelijama
- c) životinjskim ćelijama.

155. Biljni ugljeni hidrat od navedenih je:

- a) glikogen
- b) hitin
- c) skrob.

156. Zигот je:

- a) haploidna ćelija
- b) oplođena jajna ćelija
- c) ženska polna ćelija.

157. Proces odavanja vode u atmosferu preko nadzemnih djelova biljaka zove se:

- a) translacija
- b) transkripcija
- c) transpiracija.

158. Hormon koji ima najveći uticaj na opadanje listova i plodova, stvaranje spavajućih pupoljaka i prelazak sjemena u fazu mirovanja je:
- a) giberelin
  - b) auksin
  - c) apscisinska kiselina.
159. Dejstvo niske temperature na biljke u vegetativnoj fazi, koje je neophodan uslov za cyjetanje zove se:
- a) jarovizacija
  - b) fotoperiodizam
  - c) fototropizam.
160. Generativni organ skrivenosjemenica koji se razvija iz plodnika, a često i iz drugih dijelova cvijeta ili cvasti zove se:
- a) cvijet
  - b) klica
  - c) plod.

## **REZULTATI - BIOLOGIJA (BOTANIKA)**

1. (b)	2. (a)	3. (b)	4. (a)	5. (c)	6. (b)	7. (a)
8. (a)	9. (c)	10. (a)	11.(b)	12.(c)	13.(b)	14.(a)
15.(a)	16.(c)	17.(a)	18.(c)	19.(b)	20. (b)	21. (a)
22. (c)	23. (a)	24. (b)	25. (a)	26. (b)	27. (a)	28. (a)
29. (b)	30. (a)	31. (c)	32. (b)	33. (c)	34. (b)	35. (a)
36. (a)	37. (a)	38. (c)	39. (a)	40. (c)	41. (a)	42. (a)
43. (b)	44. (b)	45. (a)	46. (c)	47. (b)	48. (c)	49. (a)
50. (a)	51. (a)	52. (a)	53. (c)	54. (a)	55.(b)	56. (a)
57. (c)	58. (a)	59. (c)	60. (a)	61. (b)	62. (c)	63. (b)
64. (c)	65. (a)	66. (b)	67. (c)	68. (b)	69. (c)	70. (a)
71. (c)	72. (a)	73. (c)	74. (a)	75. (c)	76. (b)	77. (c)
78. (c)	79. (b)	80. (a)	81. (b)	82. (a)	83. (a)	84. (b)
85. (c)	86. (b)	87. (c)	88. (b)	89. (b)	90. (a)	91. (c)
92. (b)	93. (c)	94. (b)	95. (b)	96. (b)	97. (a)	98. (a)
99. (c)	100. (c)	101. (b)	102. (a)	103. (a)	104. (c)	105. (c)
106. (b)	107. (c)	108. (c)	109. (b)	110. (b)	111. (c)	112. (b)
113. (a)	114. (c)	115. (b)	116. (b)	117. (b)	118. (c)	119. (b)
120. (c)	121. (b)	122. (c)	123. (b)	124. (b)	125. (a)	126. (c)
127. (b)	128. (c)	129. (a)	130. (c)	131. (a)	132. (a)	133. (c)
134. (b)	135. (a)	136. (c)	137. (a)	138. (a)	139. (c)	140. (a)
141. (c)	142. (a)	143. (b)	144. (c)	145. (b)	146. (b)	147. (c)
148. (b)	149. (a)	150. (c)	151.(c)	152.(a)	153.(c)	154.(b)
155.(c)	156.(b)	157.(c)	158.(c)	159.(a)	160. (c)	



## **BIOLOGIJA (ZOOLOGIJA)**

1. Nauka koja se bavi proučavanjem životinja naziva se:
  - a) dendrologija
  - b) biologija
  - c) zoologija
2. Nauka koja se bavi proučavanjem ćelije naziva se:
  - a) fiziologija
  - b) citologija
  - c) histologija
3. Plazmalema je:
  - a) plazma ćelije
  - b) cjelokupna živa masa ćelije
  - c) citoplazmatična opna - membrana
4. Protoplazma je:
  - a) supstanca organizma
  - b) sistem ćelijskih membrana
  - c) cjelokupna živa masa ćelije
5. Vezivna tkiva su po načinu postanka i lokaciji u organizmu:
  - a) ektodermalna
  - b) dubinska
  - c) površinska
6. Kod životinja sa biseksualnom reprodukcijom muški gameti su:
  - a) testisi
  - b) gonade
  - c) spermatozoidi
7. Gametogeneza, u cijelini je proces obrazovanja polnih ćelija. Kako se naziva obrazovanje jajnih ćelija?
  - a) oogeniza
  - b) ontogeneza
  - c) partenogeneza
8. Kako se naziva razviće iz neoplođenih jajnih ćelija?
  - a) partenogeneza
  - b) cefalizacija
  - c) amensalizam

9. Mejoza je:
- a) bespolna dioba
  - b) redukciona dioba
  - c) prosta dioba ćelije
10. Epidermis kičmenjaka je:
- a) jednoslojan
  - b) dvoslojan
  - c) višeslojan
11. Osnovna jedinica glatkog mišićnog tkiva je:
- a) neurocit
  - b) osteocit
  - c) miocit
12. Osnovna funkcionalna jedinica nervnog tkiva je:
- a) neuroglijska ćelija
  - b) neurocit
  - c) kardiomiocit
13. Centralni pulsirajući, kontraktilni organ krvotoka kičmenjaka je:
- a) vena
  - b) arterija
  - c) srce
14. Najveći krvni sudovi su
- a) vene
  - b) kapilari
  - c) arterije
15. Vene su krvni sudovi koji:
- a) odvode krv iz srca
  - b) dovode krv u srce
  - c) dovode i odvode krv iz srca
16. Tjelesna duplj kičmenjaka je:
- a) Blastocel
  - b) celom
  - c) gastrula
17. Kičmenjaci imaju:
- a) zatvoreni krvni sistem
  - b) otvoreni krvni sistem
  - c) krv se slobodno razlikuje po organizmu

18. Žljezde sa unutrašnjim lučenjem su
- a) endokrine žljezde
  - b) egzokrine žljezde
  - c) kutikularne žljezde
19. Bubrezi kičmenjaka predstavljaju:
- a) ekskretorne organe
  - b) endokrine organe
  - c) respiratorne organe
20. Organi koji imaju zajedničko porijeklo, a slični su po funkciji su
- a) homologni
  - b) analogni
  - c) anadromni
21. Jednoćelijske životinje su:
- a) Protozoa
  - b) Mezozoa
  - c) Eumetazoa
22. Parazitarne vrste pljosnatih crva su:
- a) trihinela
  - b) metilji
  - c) valjkasti crvi
23. Osnovna sistematska kategorija životinja je:
- a) rod
  - b) familija
  - c) vrsta
24. Dvije trećine do sada poznatih i opisanih životinja pripada klasi
- a) riba
  - b) insekata
  - c) ptica
25. Insekti su svrstani u klasu:
- a) Hexapoda
  - b) Crustacea
  - c) Aves
26. S obzirom na tok embrionalnog razvića ribe pripadaju grupi:
- a) Amnia
  - b) Anamnia
  - c) Euamnia

27. Prema životnoj formi, organizmi koji se aktivno kreću u vodi pripadaju grupi:
- a) neuston
  - b) bentos
  - c) nekton
28. Papkarima pripadaju:
- a) preživari
  - b) preživari i nepreživari
  - c) nepreživari
29. Smrtnost jedinki u populaciji naziva se
- a) natalitet
  - b) fekunditet
  - c) mortalitet
30. Šta je metabolizam?
- a) promet materije i energije
  - b) proces izlučivanja štetnih materija iz organizma
  - c) razmjena gasova između organizma i spoljašnje sredine
31. Kako se dijele metabolički procesi?
- a) dimorfizam i hermafroditizam
  - b) anabolizam i katabolizam
  - c) neutralizam i mutualizam
32. Prokarioti su jednoćelijski organizmi koji
- a) nemaju jedro
  - b) imaju jedno jedro
  - c) imaju više jedara
33. Šta su biogeni elementi?
- a) hemijski elementi koji ne ulaze u sastav ćelije
  - b) hemijski elementi životinja svih sistematskih kategorija
  - c) hemijski elementi koji ulaze u sastav ćelija živih bića
34. Koji je, u ćeliji dominantan neorganski, a koji organski sastojak?
- a) voda i bjelančevine
  - b) voda i šećeri
  - c) voda i masti

35. Koji su neorganski sastojci u ćeliji?

- a) voda, mineralne materije, neorganske soli
- b) bjelančevine
- c) masti

36. Koji su organski sastojci u ćeliji?

- a) Bjelančevine (proteini), šećeri, masti
- b) voda, azot, fosfor,
- c) biogeni mikro i makroelementi

37. Kako se naziva ćelijska membrana?

- a) Plazmalema
- b) Citoplazma
- c) Protoplazma

38. Kako se naziva nauka koja proučava ćeliju?

- a) Histologija
- b) Embriologija
- c) Citologija

39. Kako se naziva unutrašnji sadržaj ćelije?

- a) protoplazma
- b) nukleoplazma
- c) karioplazma

40. Koja je osnovna uloga endoplazmatskog retikuluma u ćeliji?

- a) sinteza različitih materija i njihov transport kroz ćeliju.
- b) stvaranju rezervne supstance
- c) energetska uloga

41. Koja su dva tipa endoplazmatskog retikuluma unutar različitih ćelija u organizmu?

- a) agranulirani, granulirani
- b) aktinski, miozinski
- c) tipični i netipični

42. Gdje se mitohondrije nalaze kada se ćelija ne dijeli?

- a) nepravilno su razbacane po cijeloj ćeliji.
- b) u blizini centra ćelije
- c) uz ćelijsku membranu

43. U kojim ćelijskim organelama se skladište hidrolitički enzimi?

- a) ribozomima i endoplazmatičnom retikulumu
- b) mitohondrijama i goldžijevom aparatu
- c) lizozomima i peroksizomima

44. U kojim ćelijskim organelama se sintetiše ATP?

- a) lizozomima
- b) mitohondrijama
- c) ribozomima

45. Koju ulogu u ćeliji imaju centrioli?

- d) u metabolizmu
- e) sekretornu funkciju
- a) funkciju u diobi ćelije

46. Koliki je broj jedara u životinjskoj ćeliji?

- a) najčešće jedno jedro
- b) najčešće dva jedra
- c) najčešće više jedara

47. Kako se naziva period života jedinke od oplodnje jajne ćelije do smrti?

- a) evolutivni razvoj
- b) embrionalno razvićecitokineza
- c) ontogenetski razvoj

48. Prilikom diobe oplođene jajne ćelije, ona se dijeli na približno iste ili različite novonastale ćelije. Kako se one zovu?

- a) blastomere
- b) miomere
- c) centromere

49. Koji je najveći dio višekomornog želudca preživara?

- a) burag
- b) sirište
- c) mrežac

50. Kako se nazivaju organizmi koji mogu da podnesu veće kolebanje jednog ekološkog faktora?

- a) stenovalentni
- b) eurivalentni
- c) polivalentni

51. Koji su klinički listovi (embrionalno razviće) od kojih kasnije nastaju tkiva i organi životinje?
- a) ektoderm, endoderm i mezoderm
  - b) alantois, amnion i serozna membrana
  - c) cepiteli
52. Neke životinje od mladih organizama do starih (adultnih) imaju direktno, a drugi indirektno razviće. Kako se zove indirektno razviće ili preobražaj?
- a) Metamorfoza
  - b) Metagenеза
  - c) Heterogenija
53. Tokom embrionalnog razvića sisari imaju dodatne embrionalne organe ili ovojnice. Prva ovojnice je amnion. Koja je funkcija te ovojnica?
- a) zaštita embriona od isušivanja i zaštita od mehaničkih povreda
  - b) snabdijevanje embriona kiseonikom
  - c) respiracija i ekskrecija (izlučivanje)
54. Kako se diferencira citoplazma kod Protozoa?
- a) ektoplazmu i endoplazmu
  - b) protoplazmu i euriplazmu
  - c) na ćelijske organelе
55. Kako se naziva unutrašnji sloj kožnog sistema kičmenjaka?
- a) subcutis
  - b) epidermis
  - c) corium
56. Koji je prvi razvojni stadijum bubrega?
- a) metanefros
  - b) pronefros
  - c) mezonefros
57. Tanko crijevo kičmenjaka diferencirano je u tri dijela. Koja?
- a) cecum, colon i rectum
  - b) duodenum, jejunum i ileum
  - c) cecum, rectum i duodenum
58. Kako se naziva pravi želudac (žljezdana sluzokoža) preživara?
- a) burag
  - b) omasus
  - c) abomasus

59. Lažne nožice (pseudopodije) su organi za kretanje Protozoa. Kod kojih Protozoa su zastupljene?
- a) ameba
  - b) bičara
  - c) trepljara
60. Koji su ekskrecioni organi (organi za izlučivanje) kod pljosnatih crva – metilji i pantličare?
- a) kožne žlijezde
  - b) nefridije
  - c) protonefridije
61. Koji tip nervnog sistema imaju pljosnati crvai (pantličare, metilji)?
- a) naizmjeničan
  - b) vrpčast
  - c) difuzioni
62. Kako se naziva nauka koja proučava tkiva višećelijskih organizama?
- a) Citologija
  - b) Embriologija
  - c) Histologija
63. Životinjska tkiva dijele se u 4 grupe. Koje?
- a) koštana, krvna, žlijezdana l
  - b) epitelijalna, vezivna, mišićna, nervna
  - c) pločasta, kockasta, cilindrična, trepljasta
64. Kako se naziva površinski sloj epitela (epitelijalnog tkiva)?
- a) epidermis
  - b) ektoderm
  - c) epitom
65. Koja hrskavica izgrađuje ušnu školjku i spoljni ušni kanal?
- a) hijalinska
  - b) vezivna
  - c) elastična
66. S obzirom na to gdje se nalazi postoji više vrsta epitela. Jedan od njih je endotel. Gdje se nalazi?
- a) oblaže površinu tijela
  - b) oblaže unutrašnje površine tjelesnih dupli i krvnih sudova
  - c) oblaže disajne puteve

67. Kako se naziva mjesto spajanja jednjaka sa želucom?

- a) cardia
- b) pilorus
- c) gastro-spoj

68. Kako se nazivaju mišićna vlakna?

- a) miozinska vlakna
- b) miofibrili
- c) aktinska vlakna

69. Iz kojeg kliničnog lista nastaju vezivna tkiva?

- a) endoderma
- b) ektoderma
- c) mezoderma

70. Koja su potporna vezivna tkiva?

- a) hrskavičavo i koštani tkivo
- b) galertno, mrežasto i fibrilarno tkivo
- c) osovinsko tkivo

71. Koja je osnovna karakteristika mišićnog tkiva?

- a) kontraktilnost
- b) iritabilitet
- c) provodljivost

72. Kako se naziva najrazvijeniji dio srčanog zida (srednji sloj), koji je izgrađen od srčanog mišićnog tkiva?

- a) endokard
- b) miokard
- c) epikard

73. Nervno tkivo sastoji se od dvije vrste ćelija. Kojih?

- a) dendrita i neurita
- b) neurona i neuroglijskih ćelija
- c) osteocita i osteoklasta

74. Kroz srce riba teče venska krv. Koliko pretkomora i komora ima srce riba?

- a) jednu pretkomoru i jednu komoru
- b) dvije pretkomore i jednu komoru
- c) dvije pretkomore i dvije komore

75. Kako se nazivaju neuroni koji imaju veći broj dendrita i samo jedan akson?
- a) unipolarni
  - b) bipolarni
  - c) multipolarni
76. Kako se naziva centralna endokrina žljezda u organizmu kičmenjaka?
- a) hipofizarna žljezda
  - b) grudna žljezda
  - c) štitna žljezda
77. Kako se nazivaju životinje sa promjenjivom tjelesnom temperaturom?
- a) poikilotermne životinje
  - b) homeotermne životinje
  - c) stenotermne životinje
78. Kako se nazivaju životinje sa stalnom tjelesnom temperaturom i širom ekološkom valencijom za temperaturu?
- a) homeotermne, euriterme životinje
  - b) homeotermne, politerme životinje
  - c) homeotermne, stenotermne životinje
79. Kako se naziva regeneracija pri kojoj se kod nekih životinja može obnoviti veći dio tijela životinje?
- a) fiziološka regeneracija
  - b) reparativna regeneracija
  - c) traumatološka regeneracija
80. Kako se (latinski) naziva ždrijelo, a kako jednjak?
- a) pharynx, oesophagus
  - b) gaster, intestinum
  - c) cavum, rectum
81. Kako se naziva ferment pljuvačne žljezde?
- a) ptijalin
  - b) amilaza
  - c) peroksidaza
82. Koji su želučani sokovi?
- a) tečnost sa fermentom pepsinom, hlorovodonična kiselina i sluz
  - b) tečnost sa fermentom tripsinom i sluz
  - c) tečnost sa fermentom himotripsinom i sluz

83. Kako se naziva dvanaestopalačno crijevo (latinski naziv)?

- a) colon
- b) duodenum
- c) cecum

84. Iz čega se sastoji krvotok kičmenjaka?

- a) srce, vene i kapilari
- b) srce, arterije i vene
- c) srce, arterije, vene, kapilari

85. Kako se zove duplja u kojoj leži srce?

- a) pseudocelom
- b) celom
- c) perikard

86. Kako se naziva skup jedinki iste vrste koje žive na istom prostoru u isto vrijeme i koje su sposobne da razmjenjuju genetički materijal?

- a) Populacija
- b) Biocenoza
- c) Ekosistem

87. Kako se naziva stvaranje novih vrsta?

- a) specijacija
- b) amensalizam
- c) komensalizam

88. Kako se naziva epifiza, žljezda sa unutrašnjim lučenjem?

- a) Glandulae parathyroideae
- b) Glandula pinealis
- c) Glandula pituitaris

89. Koje su najznačajnije funkcije hipofize?

- a) utiče na rast jedinki i sazrijevanje polnih ćelija
- b) utiče na održavanje koncentracije kalcijuma u krvi i funkcija polnog sistema
- c) učestvuje u metaboličkim procesima

90. Kako se naziva najznačajniji hormon tiroidne žljezde ?

- a) Tiroksin
- b) Tironin
- c) Kalcitonin

91. Kako se naziva put koji nadražaj pređe od mjesta primanja do mjesta reagovanja?
- a) sinaptički put
  - b) nervni impuls
  - c) refleksni luk
92. Mehanička čula imaju funkciju:
- a) da primaju nervne nadražaje dodira, pritiska i zvučne nadražaje
  - b) da primaju nadražaje različitih hemijskih materija
  - c) da primaju svjetlosne nadražaje
93. Kako se naziva skelet koji čine kičma, lobanja i mnogobrojne kosti u tim regionima?
- a) visceralni skelet
  - b) osovinski skelet
  - c) potporni skelet
94. Koji je najjednostavniji tip nervnog sistema?
- a) difuzni
  - b) ganglionarni
  - c) centralni
95. Kakav je nervni sistem kod hordata, kojima pripadaju kičmenjaci?
- a) cjevasti nervni sistem
  - b) centralni nervni sistem
  - c) osovinski nervni sistem
96. Koja je osnovna funkcionalna jedinica bubrega?
- a) Miofibril
  - b) Neuron
  - c) Nefron
97. Iz čega se sastoji limfa?
- a) tjelesne tečnosti i limfnih ćelija
  - b) krvne plazme i limfnih ćelija
  - c) krvne plazme i eritrocita
98. Koji su dijelovi osovinskog skeleta kičmenjaka?
- a) viscelarni skelet i skelet ekstremiteta
  - b) viscelarni skelet i skelet trupa
  - c) glaveni skelet, kičma, rebra i grudna kost

99. Kako je građen pojedinačni kičmeni pršljen?

- a) tijelo pršljena, središnji luci i mjesta za zglobljavanje drugih pršljenova
- b) tijelo pršljena, par donjih i gornjih lukova i nastavci za zglobljavanje drugih pršljenova
- c) tijelo pršljena i luci za zglobljavanje drugih pršljenova

100. Kako se naziva prvi i drugi kičmeni pršljen u vratnom regionu?

- a) atlas i gastrofeus
- b) epistrofeus i atlas
- c) atlas i epistrfeus

101. Kako se kod sisara obrazuje grudni koš?

- a) rebra međusobno srastaju
- b) rebra grade jedinstvenu cjelinu
- c) rebra se vezuju za kičmu i grudnu kost

102. Kako se kod kičmenjaka zove nepokretni dio ekstremiteta (udova)?

- a) ramenski i karlični dio
- b) grudni dio i dio ekstremiteta
- c) kičma

103. Koji je kožni skelet riba?

- a) epidermis
- b) vanjski dio kože
- c) krljušti

104. Sistem organa za razmnožavanje kičmenjaka je reproduktivni sistem i sastoji se od muškog i ženskog reproduktivnog sistema. Koji je najznačajniji vanjski dio reproduktivnog sistema mužjaka kičmenjaka?

- a) kopulatorni organ - epipenis
- b) kopulatorni organ subpenis
- c) kopulatorni organ - penis

105. Sistem organa za razmnožavanje kičmenjaka je reproduktivni sistem i sastoji se od muškog i ženskog reproduktivnog sistema. Koji su dijelovi unutrašnjeg reproduktivnog sistema ženki?

- a) žlijezde (parauretralne, velike žlijezde, male žlijezde)
- b) rodničko predvorje
- c) jajnik, jajovod, materica, rodnica

106. Gdje je smješten bubreg kičmenjaka?

- a) u retroperitonealnom prostoru
- b) u karličnom prostoru
- c) u abdominalnom prostoru

107. Kako se naziva osnovna morfološka i funkcionalna jedinica bubrega?

- a) nefridija
- b) ekskretorna ćelija
- c) nefron

108. Gdje se izlučuje mokraća iz bubrega?

- a) mokraćni analni otvor
- b) mokraćni otvor
- c) mokraćnu bešiku

109. Koža kičmenjaka građena je od dva glavna dijela. Koja?

- a) ektoderm i kutis
- b) pokožica i krvno
- c) dlaka i krvno

110. Pokožica kičmenjaka sastoji se iz više dijelova, ali su značajna dva dijela. Koja?

- a) gornji i donji sloj kože
- b) ektodermalni i endodermalni sloj kože
- c) sloj orožnjalih i reproduktivnih ćelija

111. Koje kožne žlijezde imaju kičmenjaci?

- a) znojne, lojne, mlječeće žlijezde
- b) mirisne, znojne, taktilne žlijezde
- c) lojne, taktilne, mirisne žlijezde

112. Kako se nazivaju ćelije kože kičmenjaka koje nose pigment i odgovorne su za boju kože?

- a) metafore
- b) izofore
- c) hromatofore

113. Koji su organi respiratornog sistema kopnenih kičmenjaka?

- a) pluća, tjelesna duplja
- b) bronhije, bronhiole, alveole
- c) nos, ždrijelo, grkljan, dušnik, pluća

114. Koja su mehanička čula kičmenjaka?

- a) temperaturna
- b) taktilna
- c) čulo mirisa

115. Kako se naziva membrana mišićnih ćelija?

- a) Mionema
- b) sarkolema
- c) plazmalema

116. Kako se nazivaju ćelije srca?

- a) kardiomiocite
- b) arteriomiocite
- c) venomicocite

117. Kako se naziva tijelo nervne ćelije?

- a) epikarion
- b) protokarion
- c) perikarion

118. Koji su dijelovi centralnog nervnog sistema?

- a) bijela i siva moždana masda
- b) mozak i kičmena moždina
- c) periferna nervna masa

119. Nervnu masu čini bijela i siva masa. Kakav je njihov položaj u mozgu?

- a) siva masa je na površini, a bijela u unutrašnjosti
- b) bijela nervna masa je na površini, a u unutrašnjosti je siva
- c) bijela i siva nervna masa su izmješane

120. Kojim krvnim sudovima teče oksidovana krv?

- a) venama
- b) arterijama
- c) kapilarima

121. Koji je gornji sloj pokožice kopnenih kičmenjaka?

- a) dermis kože
- b) generativni sloj kože
- c) orožnjali sloj kože

122. Gdje se nalazi osovinski skelet kopnenih kičmenjaka?

- a) Osovinski skelet kopnenih kičmenjaka nalazi se u unutrašnjosti tijela
- b) Osovinski skelet kopnenih kičmenjaka nalazi se u hordi
- c) Osovinski skelet kopnenih kičmenjaka nalazi se u kičmi

123. Šta čini (koji su dijelovi) osovinskog skeleta kopnenih kičmenjaka?

- a) Osovinski skelet čini kičmenjaka čine kičma i glaveni skelet, a pripadaju mu rebra i grudna kost
- b) Osovinski skelet kičmenjaka čini horda sa pripadajućim hordoidnim elementima
- c) Osovinski skelet čini kičmenjaka čine kosti udova (ekstremiteti) i to pokretni i nepokretni dio tih kostiju

124. Šta učestvuje u građi kičmenog pršljena?

- a) Na pršljenu se razlikuje tijelo sa koga polazi par donjih, par gornjih lukova i nekoliko nastavaka za međusobno zglobljavanje pršljenova
- b) Na pršljenu se razlikuje bazalni dio i lateralni nastavci
- c) Na pršljenu se razlikuje osnovni dio i luci pršljena

125. Kod kopnenih kičmenjaka izražena je regionalna diferencijacija kičme. Koji su regioni kičme kopnenih kičmenjaka?

- a) glavni dio, grudni dio, kaudalni dio
- b) vratni dio, grudni dio, slabinski dio, krsni dio, repni dio
- c) glavno- vratni dio, torakalni dio, hordoidni dio

126. U kojim fiziološkim procesima učestvuje mišićni sistem kičmenjaka?

- a) Mišićni sistem zajedno sa skeletnim čini aparat za kretanje; osim toga on učestvuje u metaboličkim procesima
- b) Mišićni sistem zajedno sa skeletnim čini aparat za kretanje; osim toga on učestvuje u mnogim fiziološkim procesima: ishrani; disanju; cirkulaciji krvi
- c) Mišićni sistem zajedno sa skeletnim čini aparat za kretanje; osim toga on učestvuje u biohemiskim procesima

127. Kako se naziva sistem za probavu kopnenih kičmenjaka?

- a) Sistem za probavu hrane jer osmo-regulativni sistem
- b) Sistem za probavu hrane je ekstracelularni sistem
- c) Sistem za probavu hrane je digestivni sistem

128. Koji enzim - ferment sadrži sekret usne duplje kopnenih kičmenjaka i čemu služi taj ferment?

- a) Sekret usne duplje kopnenih kičmenjaka sadrži enzim ptijalin i vari ugljene hidrate
- b) Sekret usne duplje sadrži enzim proteazu i razlaže bjelančevine
- c) Sekret usne duplje sadrži enzim lipazu i razlaže masti

129. Iz kojih dijelova se sastoji želudac preživara?

- a) Želudac preživara se sastoji od četiri komore: burag, mrežavac, listavac i sirište
- b) Želudac preživara se sastoji od više komora, među kojima su veliki i mali želudac, komora za varenje i komora za prosljeđivanje hrane u crijeva
- c) Želudac preživara se sastoji od tri komore: komora za fermentisanje hrane, komora za pripremu resorbcije hrane i komora u kojoj se vrši resorbcija hranjivih čestica u krv

130. Koja su tri dijela tankog crijeva kopnenih kičmenjaka?

- a) dvanaestopalačno crijevo, prazno crijevo i krivo crijevo
- b) pravo tanko crijevo, digestivni dio tankog crijeva i prošireni dio tankog crijeva
- c) dvanaestopalačno crijevo, digestivni dio tankog crijeva i zakriviljeno tanko crijevo

131. Koje supstance se absorbaju u debelom crijevu?

- a) U debelom crijevu se vrši apsorpcija vode i soli
- b) U debelom crijevu se vrši absorpcija iskoristivih hranjivih čestica
- c) U debelom crijevu se deponuju fekalni oстатци hrane

132. Iz kojih dijelova se sastoji debelo crijevo i koji su to dijelovi?

- a) Sastoji se od dva dijela: iz horizontalnog i vertikalnog dijela debelog crijeva
- b) Sastoji se od dva dijela: to su colon i rectum
- c) Sastoji se dva dijela: iz osmoregulatornog i absorpcionog dijela debelog crijeva

133. Gdje se nalazi jetra kopnenih kičmenjaka?

- a) Jetra je najveći organ trbušne duplje a nalazi se na desnoj strani tela, neposredno ispod diafragme
- b) Jetra je najveći organ trbušne duplje, a nalazi se na lijevoj strani tela, nepodredno ispod diafragme
- c) Jetra je najveći organ trbušne duplje, a nalazi se na središnjem dijelu trbušne duplje, nepodredno ispod diafragme

134. Koja je uloga jetre kopnenih kičmenjaka?

- a) Jetra ima važnu ulogu u metabolizmu obavljajući mnoštvo funkcija, uključujući detoksifikaciju, odlaganje glikogena i proizvodnju proteina krvi.
- b) Jetra ima važnu ulogu u osmoregulatornim i difuzionim procesima u tijelu
- c) Jetra ima važnu ulogu u iskorištavanju masnih supstanci koje se absorbuju u krv

135. Kako se naziva sekret jetre i gdje se taj sekret skuplja?

- a) Jetrin sekret je žuč koja se sakuplja u žučnoj kesi
- b) Jetra luči masnu supstancu koja se skuplja u digestivnom traktu
- c) Jetrin sekret je pankreasni sok koji se skuplja u jetrinom depou

136. Kopneni kičmenjaci imaju cjevast nervni sistem koji se sastoji od dva dijela. Koja?

- a) Cjevasti nervni sistem kopnenih kičmenjaka sastoji se od centralnog nervnog sistema i perifernog nervnog sistema
- b) Cjevasti nervni sistem kopnenih kičmenjaka sastoji se iz mozga, perifernog nervnog sistema i ganglija
- c) Cjevasti nervni sistem kopnenih kičmenjaka sastoji se iz moždanih hemisfera i kičmenih nerava

137. Dio mozga kopnenih kičmenjaka je prednji mozak (telencephalon). Koja je njegova primarna funkcija?

- a) Prednji mozak kopnenih kičmenjaka, osim mirisne ima ulogu glavnog koordinacionog centra
- b) Prednji mozak kopnenih kičmenjaka ima vidnu i koordinacionu funkciju
- c) Prednji mozak kopnenih kičmenjaka ima čulnu i stabilizirajuću funkciju

138. Gdje su smješteni organi čula sluha i ravnoteže kopnenih kičmenjaka?

- a) Organi čula sluha kopnenih kičmenjaka smješteni su u mozgu
- b) Organi čula sluha kopnenih kičmenjaka smješteni su u kičmi
- c) Organi čula sluha i ravnoteže kopnenih kičmenjaka smješteni su u unutrašnjem uhu

139. Koji hormon luči štitna žlijezda (glandula tiroidea)?

- a) Štitna žlijezda stvara i sekretuje u krv tiroksin
- b) Štitna žlijezda stvara i sekretuje u krv melatonin
- c) Štitna žlijezda stvara i sekretuje u krv hormon rasta

140. Koje hormone luče ovarijumi (jajnici) ženki kopnenih kičmenjaka?

- a) Ovarijum kod ženki luči estrogen i progesteron
- b) Ovarijum kod ženki luči ovolutarni hormon
- c) Ovarijum kod ženki luči hormon polne zrelosti jedinke

141. Koja su dva najznačajnija sloja pokožice kičmenjaka (naši i latinski nazivi)?

- a) Sloj koji obnavlja pokožicu (*Stratum regenerativum*) i sloj koji obnavlja dublji sloj kože (*Stratum generativum*)
- b) Germinativni sloj pokožice (*Stratum germinativum*) i sloj mrtvih ćelija – rožni sloj (*Stratum corneum*)
- c) Gornji sloj pokožice (*Stratum epicorneum*) i donji sloj pookožice (*Stratum endogerminativum*)

142. Koje su rožne tvorevine Reptila - gmizavaca i riba (*Pisces*)?

- a) Kožni izraštaji i tvrde tvorevine
- b) Epikutis (tvorevina iznad pokožice)
- c) Rožne ploče i krljušti

143. Šta čini (koji su dijelovi) osovinski skelet kičmenjaka?

- a) Kičmenica i glaveni skelet, a pripadaju mu rebra i grudna kost
- b) Kosti ekstremiteta i glavenog regiona
- c) Kosti parnih udova (ekstremiteta) i kosti unutrašnjosti organizma

144. Kako je građen pršljen kičme kičmenjaka?

- a) Tijelo pršljena, 2 para pršljenovih nastavaka 2 para nastavaka za zgobljavanje drugih, narednih pršljenova
- b) Tijelo pršljena, par donjih, par gornjih lukova i nekoliko nastavaka za međusobno zgobljavanje pršljenova
- c) Tijelo pršljena, 4 para pršljenovih nastavaka za zgobljavanje, kičmena moždina

145. Koji su regioni kičme kopnenih kičmenjaka (naši nazivi)?

- a) vratni, grudni, slabinski, krsni, repni
- b) vratni, leđni, abdominalni, kaudalni i reni
- c) vratni, leđno-grudni, slabinski, repni i kaudalni

146. Koje kosti ulaze u sastav nepokretnog dijela ramenskog pojasa kopnenih kičmenjaka (naši nazivi)?
- a) Nepokretni dio ramenskog pojasa suvozemnih kičmenjaka čine tri kosti: lopatica, ključnjača i korakoidna kost.
  - b) Nepokretni dio ramenskog pojasa suvozemnih kičmenjaka čine tri kosti; lopatica, pljosnata kost i izdužena kost
  - c) Nepokretni dio ramenskog pojasa suvozemnih kičmenjaka čine tri kosti; lopatica, nepokretna kost i kost za zglobljavanje
147. U kojim fiziološkim procesima učestvuje mišićni sistem kičmenjaka?
- a) Mišićni sistem učestvuje u metaboličkim i osmoregulatornim procesima i fiziološki djeluje sa centralnim nervnim sistemom
  - b) Mišićni sistem zajedno sa nervnim sistemom učestvuje u inervacijskim procesima i procesima regulisanja topote
  - c) Mišićni sistem zajedno sa skeletnim čini aparat za kretanje; osim toga on učestvuje u mnogim fiziološkim procesima: ishrani; disanju; cirkulaciji krvi itd.
148. Koji enzim sadrži sekret usne duplje kičmenjaka i čemu služi?
- a) Sadrži hidrolitički enzim koji razlaže složenu hranjivu komponentu
  - b) Sadrži enzim ptijalin koji vari ugljene hidrate
  - c) Sadrži enzim peptit koji utiče na početno razlaganje bjelančevina
149. Na želucu kičmenjaka se razlikuju dva dijela. Koja?
- a) grudni dio jednjaka koji se nastavlja na želudac i izlazni dio želudca prema donjim regionima probavnog sistema
  - b) ulazni dio jednjaka u želudac (retroezofagalni prostor) i zadnji ili ventralni želudca
  - c) kardijalni (dio gde jednjak prelazi u želudac) i pilorični (graniči se sa crijevom)
150. Iz kojih dijelova se sastoji želudac prezivara?
- a) Želudac prezivara se sastoji od komora: burag, mrežavac, listavac i sirište
  - b) Želudac prezivara se sastoji od komora: stomačni dio, burag, povratni dio i želudčani dio prema crijevu
  - c) Želudac prezivara se sastoji od komora: komora za povrat hrane, želudac, dio za prezivanje i zadnji dio prema crijevnom sistemu

151. Koja su tri dijela tankog crijeva (naši i latinski nazivi)?

- a) dvanaestopalačno crijevo (duodenum), prazno crijevo (jejenum) i krivo crijevo (ileum)
- b) početni dio tankog crijeva (produodenum), srednji dio tankog crijeva (pars intermedia) i zadnji dio tankog crijeva (rectum)
- c) slijepo crijevo (mediastinum), dugo i izuvijano tanko crijevo (ingustinomum) i prelazni dio prema debelom crijevu (caudatum)

152. Gdje se nalazi jetra kičmenjaka?

- a) Jetra se nalazi na lijevoj strani tijela, uz dijafragmu
- b) Jetra se nalazi na središnjoj strani trbušne duplje, uz dijafragmu
- c) Jetra se nalazi na desnoj strani tijela, neposredno ispod dijafragme

153. Koje su osnovne uloge krvnog sistema kičmenjaka?

- a) Hranidbena uloga, uloga u disajnim procesima i uloga u revitalizaciji
- b) Transportna, zaštitna i uloga u termoregulaciji
- c) Termoizolaciona uloga, uloga u difuzionim procesima i uloga u zarastanju rana

154. Šta čini (koji su dijelovi) unutrašnjeg reproduktivnog sistema ženki kičmenjaka?

- a) Unutrašnje reproduktivni sistem ženki kičmenjaka čine jajnici, jajovodi, materica i rodnica
- b) Unutrašnje reproduktivni sistem ženki kičmenjaka čine ženske polne žljezde, rodnica, ženski hormoni i ženske polne ćelije
- c) Unutrašnje reproduktivni sistem ženki kičmenjaka čine vagina, usmine, Bartolijeve žljezde i jajovodi

155. Koja je osnovna uloga nervnog sistema kičmenjaka?

- a) Nervni sistem obezbjeđuje prenošenje, regulaciju brzine nadražaja i usaglašavanje djelovanja nadražaja
- b) Nervni sistem obezbjeđuje usaglašavanje organizma životinje sa spoljašnjom sredinom kroz stalne i brze reakcije na promjene u toj sredini i koordinaciju delovanja organizma kao cjeline
- c) Nervni sistem obezbjeđuje prihvatanje i provođenje nadražaja uz njihovu modifikaciju i krajnje djelovanje

156. Kičmenjaci poseduju cjevast nervni sistem koji se sastoji od dva dijela: centralnog nervnog sistema (CNS) i perifernog nervnog sistema (PNS). Šta gradi CNS i gdje se CNS nalazi?

- a) Centralni nervni sistem je dio nervnog sistema koga grade neuroni i neuroglijske (glijske) ćelije i smješten je u mozgu i lobanji
- b) Centralni nervni sistem je dio nervnog sistema koga grade neuroni i produžeci neurona (dendriti i neuriti) i smješten je u efektornom području glavenog regioona
- c) Centralni nervni sistem je dio nervnog sistema koga grade neuroni skoncentrisani u nervnim centrima i smješten je u kičmenom kanalu i lobanjskoj duplji

157. Koja je primarna uloga prednjeg mozga kičmenjaka?

- a) Njegova primarna funkcija je čulna, a kod viših kičmenjaka primarna uloga mu je i u orijentaciji i centra više nervne djelatnosti
- b) Njegova primarna funkcija je u procesima orijentacije, a kod viših kičmenjaka primarna uloga mu je i osjećaju ravnoteže i centra više nervne djelatnosti
- c) Njegova primarna funkcija je centar čula mirisa kod nižih kičmenjaka. Kod viših kičmenjaka je, osim mirisne, dobio ulogu glavnog koordinacionog centra i centra više nervne djelatnosti.

158. Kako je podijeljen periferni nervni sistem (lat. *Systema Nervorum Periphericum*) kičmenjaka?

- a) Podijeljen je na somatski nervni sistem i autonomni nervni sistem
- b) Podijeljen je na vegetativni nervni sistem i centralni nervni sistem
- c) Podijeljen je na bijelu i sivu nervnu masu

159. Kako se dijele čula kičmenjaka, prema vrsti draži koju primaju?

- a) Čulo dodira, čulo mirisa i čulo orijentacije
- b) Mehanička, hemijska, optička
- c) Čulo vida, čulo osjećaja i čulo mirisa i okusa

160. Koje hormone luči štitna žljezda?

- a) Žljezda stvara i sekretuje u krv hormone tiroksin, dautonin i jodni hormon
- b) Žljezda stvara i sekretuje u krv hormone koji sadrže jod i željezo
- c) Štitna žljezda stvara i sekretuje u krv hormone: tiroksin, tironin i kalcitonin

## ***REZULTATI - BIOLOGIJA (ZOOLOGIJA)***

1. (c)	2. (b)	3. (c)	4. (c)	5. (b)	6. (c)	7. (a)
8. (a)	9. (b)	10. (c)	11.(c)	12.(b)	13.(c)	14.(c)
15.(b)	16.(b)	17.(a)	18.(a)	19.(a)	20. (a)	21. (a)
22. (b)	23. (c)	24. (b)	25. (a)	26. (b)	27. (c)	28. (b)
29. (c)	30. (a)	31. (b)	32. (a)	33. (c)	34. (a)	35. (a)
36. (a)	37. (a)	38. (c)	39. (a)	40. (a)	41. (a)	42. (a)
43. (c)	44. (b)	45. (c)	46. (a)	47. (c)	48. (a)	49. (a)
50. (b)	51. (a)	52. (a)	53. (a)	54. (a)	55.(a)	56. (b)
57. (b)	58. (c)	59. (a)	60. (c)	61. (b)	62. (c)	63. (b)
64. (a)	65. (c)	66. (b)	67. (a)	68. (b)	69. (c)	70. (a)
71. (a)	72. (b)	73. (b)	74. (a)	75. (c)	76. (a)	77. (a)
78. (a)	79. (c)	80. (a)	81. (a)	82. (a)	83. (b)	84. (c)
85. (c)	86. (a)	87. (a)	88. (b)	89. (a)	90. (a)	91. (c)
92. (a)	93. (b)	94. (a)	95. (a)	96. (c)	97. (b)	98. (c)
99. (b)	100. (c)	101. (c)	102. (a)	103. (c)	104. (c)	105. (c)
106. (a)	107. (c)	108. (c)	109. (b)	110. (c)	111. (a)	112. (c)
113. (c)	114. (b)	115. (b)	116. (a)	117. (c)	118. (b)	119. (a)
120. (b)	121. (c)	122. (a)	123. (a)	124. (a)	125. (b)	126. (b)
127. (c)	128. (a)	129. (a)	130. (a)	131. (a)	132. (b)	133. (a)
134. (a)	135. (a)	136. (a)	137. (a)	138. (c)	139. (a)	140. (a)
141. (b)	142. (c)	143. (a)	144. (b)	145. (a)	146. (a)	147. (c)
148. (b)	149. (c)	150. (a)	151. (a)	152. (c)	153. (b)	154. (a)
155. (b)	156. (c)	157. (c)	158. (a)	159. (b)	160. (c)	



# **HEMIJA**

1. Hemijski element je:
  - a) supstanca koja se sastoji od više vrsta molekula
  - b) supstanca koja se sastoji od samo jedne vrste atoma
  - c) supstanca koja se sastoji od više vrsta atoma
2. Osnovna jedinica za količinu materije je:
  - a) Avogadrov broj jedinki
  - b) mol
  - c) gram
  - d) litar
3. Maseni broj predstavlja:
  - a) zbir protona i elektrona
  - b) zbir protona i neutrona
  - c) zbir neutrona i elektrona
4. Osnove savremenog periodnog sistema elemenata postavio je:
  - a) Lomonosov
  - b) Mendeljejev
  - c) Šredinger
5. Proton je:
  - a) lakši od elektrona
  - b) teži od atoma
  - c) elektroneutralan
  - d) elektropozitivan
6. Ako je redni broj nekog hemijskog elementa 14, tada njegov atom ima:
  - a) 7 protona i 7 neutrona
  - b) 14 protona
  - c) 7 protona i 7 elektrona
  - d) 14 elektrona
7. K-elektronska ljska može primiti maksimalno:
  - a) 2 elektrona
  - b) 8 elektrona
  - c) 18 elektrona
  - d) 32 elektrona

8. Elementi iste grupe periodnog sistema elemenata imaju:
- a) isti broj protona i elektrona
  - b) isti koeficijent elektronegativnosti
  - c) isti broj elektrona u posljednjem energetskom nivou
  - d) isti naboј jezgre
9. Neutron je:
- a) elektronegativan
  - b) elektroneutralan
  - c) lakši od elektrona
  - d) teži od atoma
10. Jedan mol helijuma pod normalnim uslovima sadrži:
- a)  $6,022 \times 10^{23}$  atoma
  - b)  $6,022 \times 10^{23}$  molekula
  - c) manje od  $6,022 \times 10^{23}$  atoma
  - d) više od  $6,022 \times 10^{23}$  atoma
11. Elektron je:
- a) lakši od protona
  - b) teži od atoma
  - c) elektropozitivan
  - d) smješten u atomskom jezgru
12. Ukupna masa supstanci koje učestvuju u hemijskoj reakciji:
- a) se povećava
  - b) se ne mijenja
  - c) se smanjuje
13. Atomski broj predstavlja:
- a) zbir elektrona i protona
  - b) broj protona u jezgru atoma
  - c) broj neutrona u jezgru atoma
  - d) zbir protona i neutrona
14. Valentni elektroni su:
- a) elektroni u atomskom jezgru
  - b) elektroni s-orbitala
  - c) elektroni posljednjeg energetskog nivoa

15. Periodni sistem se sastoji od:

- a) 6 perioda
- b) 7 perioda
- c) 8 perioda

16. Izotopi hemijskih elemenata imaju:

- a) istu relativnu atomsku masu
- b) isti atomski broj
- c) isti broj neutrona
- d) isti maseni broj

17. Izotop vodonika koji sadrži jedan proton i jedan elektron zove se:

- a) hidrogen
- b) tricijum
- c) deuterijum
- d) protijum

18. Glavni kvantni broj predstavlja:

- a) broj elektrona u atomu nekog elementa
- b) broj osnovnih energetskih stanja u kojima su raspoređeni elektroni u atomima
- c) broj protona i neutrona u atomu nekog elementa
- d) broj podljuski u osnovnim energetskim stanjima u kojima su raspoređeni elektroni u atomima

19. Kvantni broj koji određuje smjer obrtanja elektrona oko sopstvene ose je:

- a) sporedni kvantni broj broj
- b) magnetni kvantni broj
- c) glavni kvantni broj
- d) spinski kvantni broj

20. U periodnom sistemu elementi su poredani:

- a) po abecednom redoslijedu
- b) po porastu atomskih brojeva
- c) po porastu masenih brojeva
- d) po porastu relativnih atomskih masa

21. Horizontalni nizovi hemijskih elemenata u tablici periodnog sistema se zovu:

- a) grupe
- b) periode
- c) orbitale
- d) elektronske konfiguracije

22. Aluminijum ima redni broj 13 i elektronsku konfiguraciju:

- a)  $1s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- b)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^2$
- c)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
- d)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^4$

23. Broj protona u atomu čiji je redni broj 20, a maseni broj 40 je:

- a) 10
- b) 20
- c) 40
- d) 60

24. Relativna molekulska masa vode je:

- a) 8
- b) 12
- c) 16
- d) 18

25. Kako je relativna atomska masa azota  $Ar(N)=14$  g/mol, masa 1 mola gasovitog azota ( $N_2$ ) iznosi:

- a) 7 g
- b) 14 g
- c) 28 g
- d) 56 g

26. Natrijum ima redni broj 11 i elektronsku konfiguraciju:

- a)  $1s^2 2p^6 3s^2$
- b)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^2$
- c)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- d)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

27. Sferni oblik imaju:

- a) s-orbitale
- b) p-orbitale
- c) d-orbitale
- d) f-orbitale

28. Atom hemijskog elementa sa elektronskom konfiguracijom  $1s^2 2s^2 2p^6$ :

- a) ima 6 valentnih elektrona
- b) ima redni broj 14
- c) nalazi se u drugoj periodi periodnog sistema elemenata
- d) nalazi se VIA grupi periodnog sistema elemenata

29. U orbitalama p-podnivoa nalazi se maksimalno:

- a) 4 elektrona
- b) 6 elektrona
- c) 8 elektrona
- d) 10 elektrona

30. Princip neodređenosti, prema kome nije moguće istovremeno odrediti brzinu i položaj elektrona u prostoru definisao je:

- a) Hajzenberg
- b) Bor
- c) Luis
- d) Mendeljejev

31. Luj de Brojji je postavio teorijske osnove za definisanje:

- a) planetarnog modela atoma
- b) linearnog modela atoma
- c) talasno-mehaničkog modela atoma

32. Ako je elektronska konfiguracija valentne ljeske nekog hemijskog elementa  $3s^23p^6$ , atomski ili redni broj mu je:

- a) 8
- b) 12
- c) 18
- d) 24

33. Ako je redni broj nekog elementa 6, a maseni 13 njegov atom sadrži:

- a) 6 neutrona
- b) 7 neutrona
- c) 13 neutrona
- d) 5 neutrona

34.  $K^+$  ion u zadnjoj ljesci ima:

- a) 4 elektrona
- b) 2 elektrona
- c) 1 elektron
- d) 8 elektrona

35. Zajednica jednog mola gase pri standardnim okolnostima je:

- a)  $11,2 \text{ dm}^3$
- b)  $22,4 \text{ dm}^3$
- c)  $5,6 \text{ dm}^3$
- d)  $15,6 \text{ dm}^3$

36. Teoriju kovalentne veze je postavio:

- a) Mendeljejev
- b) Bor
- c) Luis

37. Veza koja se uspostavlja između atoma natrijuma i hlora u molekuli natrijum-hlorida je:

- a) metalna
- b) kovalentna
- c) vodonična
- d) jonska

38. Donorska ili koordinativna veza je specifičan tip:

- a) jonske
- b) kovalentne
- c) metalne
- d) polarne veze

39. Jonskom vezom su povezani atomi u molekuli:

- a)  $\text{CH}_4$
- b)  $\text{C}_6\text{H}_6$
- c) KJ
- d)  $\text{H}_2\text{O}$

40. Vodonična veza se može uspostaviti između molekula:

- a)  $\text{H}_2\text{O}$
- b)  $\text{CH}_4$
- c) NaCl
- d) H<sub>2</sub>

41. Hemijska veza ostvarena stvaranjem zajedničkog elektronskog para je:

- a) jonska
- b) kovalentna
- c) metalna

42. Dvostruku vezu sadrži molekul gasovitog:

- a) kiseonika
- b) hlora
- c) azota
- d) vodonika

43. Kovalentnom vezom su povezani atomi u molekuli:

- a)  $\text{CaCl}_2$
- b)  $\text{NaF}$
- c)  $\text{HCl}$
- d)  $\text{NaJ}$

44. Metalnom vezom povezani su atomi:

- a) ugljenika
- b) hlora
- c) olova
- d) kiseonika

45. Jonskom vezom se povezuju atomi:

- a) Ca i Mg
- b) Na i Br
- c) C i H
- d) C i O

46. U halogene elemente ubraja se:

- a) N
- b) Cl
- c) Ca
- d) P

47. Veza između atoma azota u molekuli ovog gasa je:

- a) jednostruka
- b) dvostruka
- c) trostruka
- d) četvorostruka

48. Natrijum i kalijum su:

- a) zemnoalkalni metali
- b) plemeniti metali
- c) alkalni metali
- d) nemetali

49. Nemetalii su:

- a) Na, Mg, K
- b) Br, J, Cl
- c) Cu, Fe, Mn
- d) Ra, Po, U

50. Atomi zemnoalkalnih metala u valentnoj ljudski imaju:

- a) jedan elektron
- b) dva elektrona
- c) tri elektrona
- d) pet elektrona

51. U svojim stabilnim jedinjenjima zemnoalkalni metali obično postoje kao:

- a)  $\text{Me}^+$  katijoni
- b)  $\text{Me}^{2+}$  katijoni
- c)  $\text{Me}^{3+}$  katijoni
- d)  $\text{Me}^-$  katijoni

52. Plemeniti metal je:

- a) Al
- b) Cu
- c) Fe
- d) Au

53. Biogenim elementima pripada:

- a) Hg
- b) Pb
- c) Fe
- d) Cd

54. Među navedenim jedinjenjima kiseonik ima najviši oksidacioni broj u:

- a)  $\text{H}_2\text{O}$
- b)  $\text{H}_2\text{NO}_3$
- c)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- d)  $\text{O}_2$

55. Od navedenih reakcija, reakcija oksido-redukcije je:

- a)  $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg(OH)}_2$
- b)  $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- c)  $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
- d)  $\text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{KJ} \rightarrow 2 \text{KOH} + \text{I}_2$

56. Oksidacioni broj gvožđa je +2 u :

- a)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$
- b)  $\text{Fe}_2\text{S}_3$
- c)  $\text{FeS}$
- d)  $\text{Fe(OH)}_3$

57. Joni elemenata I A grupe imaju oksidacioni broj:

- a) +1
- b) 0
- c) -1
- d) +7

58. Od navedenih reakcija, oksidacija je:

- a)  $\text{Cl} + \text{Cl} \rightarrow \text{Cl}_2$
- b)  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- c)  $\text{Na}^+ - \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$
- d)  $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

59. Azot ima oksidacioni broj (+5) u:

- a)  $\text{NO}_2$
- b)  $\text{N}_2$
- c)  $\text{HNO}_3$
- d)  $\text{NH}_3$

60. Oksidacioni broj mangana u  $\text{KMnO}_4$  je:

- a) +7
- b) +5
- c) +3
- d) -5

61. Reakcija neutralizacije je reakcija između:

- a) baze i soli
- b) kiseline i soli
- c) baze i kiseline
- d) baze i vode

62. Kiseline su:

- a) rastvori koji boje laki-mus-papir u crveno
- b) oksidi nemetala
- c) hidroksidi metala

63. Sulfati su soli:

- a)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- b)  $\text{H}_2\text{SO}_3$
- c)  $\text{SO}_2$
- d)  $\text{H}_2\text{S}$

64. U reakciji 1 mola kalijum-hidroksida i 1 mola fosforne kiseline nastaje:

- a)  $\text{KHPO}_4$
- b)  $\text{KH}_2\text{PO}_4$
- c)  $\text{K}_2\text{HPO}_4$
- d)  $\text{K}_3\text{PO}_4$

65. Formula kuhinjske soli je:

- a)  $\text{NaOH}$
- b)  $\text{NaNO}_3$
- c)  $\text{NaCl}$
- d)  $\text{CaCO}_3$

66. Soli hlorovodonične kiseline se zovu:

- a) hlorati
- b) hloriti
- c) hloridi
- d) perhlorati

67. Od navedenih reakcija, neutralizacija je:

- a)  $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$
- b)  $\text{HCl} + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
- c)  $2 \text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Na}_2\text{O}$
- d)  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$

68. Oksid aluminijuma,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  je:

- a) kiseli oksid
- b) bazni oksid
- c) amfoterni oksid

69. Jedinjenje čija je formula  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  zove se:

- a) ferisulfat
- b) željezo (II) sulfat
- c) ferosulfat

70. Među navedenim oksidima bazni oksid je:

- a)  $\text{SO}_2$
- b)  $\text{MgO}$
- c)  $\text{N}_2\text{O}$
- d)  $\text{CO}$

71. Među navedenim jedinjenjima so je:

- a) HCl
- b) NaOH
- c) SO<sub>3</sub>
- d) KCl
- e) CH<sub>3</sub>COOH

72. Oksid koji u reakciji sa vodom daje odgovarajuću bazu je:

- a) SO<sub>2</sub>
- b) CaO
- c) N<sub>2</sub>O
- d) CO

73. Anhidrid azotne kiseline je:

- a) NO
- b) N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- c) N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

74. Pri endotermnim reakcijama uvijek se:

- a) dovodi toplota reakcionom sistemu
- b) oslobađa toplota iz reakcionog sistema
- c) povećava pritisak
- d) povećava brzina hemijske reakcije

75. Brzina hemijske reakcije:

- a) predstavlja pređeni put u jedinici vremena
- b) ne zavisi od temperature
- c) zavisi od koncentracija reaktanata
- d) predstavlja promjenu temperature reakcione smjese u jedinici vremena

76. Pri egzoternim reakcijama:

- a) dovodi se toplota reakcionom sistemu
- b) ne oslobađa se toplota iz reakcionog sistema
- c) reakcioni sistem se zagrijava
- d) nema energetskih promjena

77. Proces spontanog razlaganja hemijskih jedinjenja na jone u vodenim rastvorima naziva se:

- a) oksido-redukcija
- b) elektrolitička difuzija
- c) elektroprovodljivost
- d) elektrolitička disocijacija

78. Elektroliti koji se u vodi djelomično razlažu na jone su:

- a) jaki
- b) slabi
- c) nedisosovani

79. Granične vrijednosti stepena elektrolitičke disocijacije su od:

- a) 1 do 100
- b) 3 do 30
- c) 0 do 10
- d) 0 do 1

80. Pozitivno naelektrisan jon je:

- a) katjon
- b) anjon
- c) proton

81. Formula hidroksilnog jona je:

- a)  $\text{H}^+$
- b)  $\text{OH}^-$
- c)  $\text{COO}^-$
- d)  $\text{H}_3\text{O}^+$

82. Ako je pOH nekog rastvora 8, njegov pH je:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

83. Jaka kiselina je:

- a)  $\text{HNO}_3$
- b)  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- c)  $\text{H}_2\text{S}$
- d)  $\text{H}_2\text{CO}_3$

84. Elektroliti se u vodenom rastvoru razlažu na:

- a) elektrone
- b) jone
- c) atome
- d) molekule

85. Slaba baza je:

- a) KOH
- b) NaOH
- c) NH<sub>4</sub>OH
- d) LiOH

86. Ako je pH nekog rastvora 6, koncentracija vodonikovih jona u njemu je:

- a)  $1 \times 10^{-8}$  mol/dm<sup>3</sup>
- b)  $6 \times 10^{-1}$  mol/dm<sup>3</sup>
- c)  $1 \times 10^{-6}$  mol/dm<sup>3</sup>
- d)  $8 \times 10^{-8}$  mol/dm<sup>3</sup>

87. U rastvoru NaOH lakmus-papir će se obojiti u:

- a) crveno
- b) bijelo
- c) ljubičasto
- d) plavo

88. Bazna sredina je pri:

- a) pH<7
- b) pH=10
- c) pH=7
- d) pH>14

89. Ako je pH-vrijednost nekog rastvora 2, taj rastvor će bojiti lakmus-papir u :

- a) crveno
- b) bijelo
- c) plavo
- d) ljubičasto

90. Jon vodonika H<sup>+</sup> je:

- a) elektron
- b) neutron
- c) proton

91. Cl<sup>-</sup> je:

- a) anjon
- b) katjon
- c) elektron

92. Sistemi koji se odupiru promjeni pH-vrijednosti rastvora su:

- a) emulzije
- b) puferi
- c) katalizatori

93. Veličina čestica rastvorenih supstanci u koloidnim rastvorima je:

- a) manja od 1 nm
- b) od 1 nm do 100 nm
- c) veća od 100 nm
- d) od 10 do 100 nm

94. Mlijeko je koloidno-disperzna:

- a) smjesa
- b) suspenzija
- c) emulzija

95. Najizrazitiji metali su elementi:

- a) I A grupe
- b) II A grupe
- c) VII A grupe
- d) VIII A grupe

96. Elementi II A grupe su:

- a) plemeniti metali
- b) zemnoalkalni metali
- c) alkalni metali
- d) metaloidi

97. Grafit i dijamant su:

- a) izotopi ugljenika
- b) hemijska jedinjenja ugljenika
- c) alotropske modifikacije ugljenika

98. Molekula aluminijum-hidroksida se sastoji iz:

- a) dva atoma aluminijuma, tri atoma kiseonika i jednog atoma vodonika
- b) dva atoma aluminijuma, dva atoma kiseonika i dva atoma vodonika
- c) jednog atoma aluminijuma, dva atoma kiseonika i tri atoma vodonika
- d) jednog atoma aluminijuma, tri atoma kiseonika i tri atoma vodonika

99. Dolomit je mineral:

- a) kalcijuma i magnezijuma
- b) natrijuma i magnezijuma
- c) kalijuma i magnezijuma
- d) natrijuma i kalcijuma

100. Halogeni elementi su elementi:

- a) IA grupe
- b) VIIA grupe
- c) IIIA grupe

101. Supstance koje ubrzavaju hemijske reakcije su:

- a) indikatori
- b) katalizatori
- c) identifikatori

102. Ugljenik nije:

- a) čad
- b) dijamant
- c) ozon
- d) fuleren

103. Azot je:

- a) otrovan gas
- b) plemeniti gas
- c) najzastupljeniji gas u vazduhu

104. Na sobnoj temperaturi tečno agregatno stanje poprima:

- a) kiseonik
- b) živa
- c) azot
- d) neon

105. Bakar ulazi u sastav:

- a) hematita
- b) fluorita
- c) halkopirita
- d) galenita

106. Hematit je ruda:

- a) mangana
- b) gvožđa
- c) aluminijuma
- d) bakra

107. Legure su:

- a) spojevi 2 ili više metala
- b) spojevi metala i nemetala
- c) smjese 2 ili više metala
- d) smjese 2 ili više nemetala

108. Bronza je legura:

- a) srebra i zlata
- b) bakra i kalaja
- c) žive i gvožđa
- d) platine i zlata

109. Sumpor ne sadrže:

- a) proteini
- b) gips
- c) sapuni
- d) modra galica

110. Pojam koji nije vezan za promjenu agregatnog stanja je:

- a) kondenzacija
- b) isparavanje
- c) difuzija
- d) topljenje

111. Fazni prelaz neke supstance iz gasovitog u tečno stanje naziva se:

- a) kondenzacija
- b) isparavanje
- c) difuzija
- d) destilacija

112. Opšta formula alkana je:

- a)  $C_nH_{2n+2}$
- b)  $C_n H_{2n}$
- c)  $C_nH_{2n-2}$

113. Funkcionalna grupa alkohola je:

- a) COH
- b) COOH
- c) OH
- d) CH<sub>3</sub>

114. Propanal je:

- a) aldehid
- b) keton
- c) ester
- d) alkohol

115. Karboksilna grupa (-COOH ) je funkcionalna grupa:

- a) aldehyda
- b) ketona
- c) estera
- d) organskih kiselina

116. Prvi član homolognog niza alkena je:

- a) etan
- b) meten
- c) eten
- d) metin

117. Među navedenim jedinjenjima trostruku vezu sadrži:

- a) butanol
- b) butanal
- c) butin
- d) buten

118. Funkcionalna grupa aldehyda i ketona je:

- a) karbonilna grupa
- b) hidroksilna grupa
- c) karboksilna grupa

119. Ugao između sp<sup>2</sup>-hibridizovanih orbitala ugljenikovog atoma iznosi:

- a) 109 stepeni
- b) 120 stepeni
- c) 160 stepeni
- d) 180 stepeni

120. Nafta je složena smjesa, sa visokim udjelom:

- a) nitro-jedinjenja
- b) ugljovodonika
- c) sulfo-jedinjenja
- d) azo-derivata

121.  $\text{CH}_2=\text{CH}-$  je:

- a) etil-grupa
- b) alil-grupa
- c) vinil-grupa
- d) metil-grupa

122. Trostruka veza između dva ugljenikova atoma se sastoji od:

- a) jedne  $\sigma$  i dvije  $\pi$ -veze
- b) dvije  $\sigma$  i jedne  $\pi$ -veze
- c) tri  $\sigma$ -veze
- d) tri  $\pi$ -veze

123. Ugao od  $109^{\circ} 20'$  zaklapaju međusobno:

- a)  $\text{sp}^3$ -hibridizovane orbitale ugljenikovog atoma
- b)  $\text{sp}^2$ -hibridizovane orbitale ugljenikovog atoma
- c) sp-hibridizovane orbitale ugljenikovog atoma.

124. Areni su:

- a) alifatski ugljovodonici
- b) alkeni
- c) aromatski ugljovodonici

125. Jedinjenje sa formulom  $\text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$  je:

- a) etar
- b) keton
- c) ester
- d) alkohol

126. Funkcionalna grupa koja sadrži jednu dvostruku vezu je:

- a) karboksilna
- b) hidroksilna
- c) amino

127. Freoni su:

- a) amini
- b) alkil-halogenidi
- c) azo-derivati ugljovodonika
- d) esteri

128. Među navedenim jedinjenjima alkohol je:

- a)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- b)  $\text{CH}_3\text{OH}$
- c)  $\text{NaHCO}_3$
- d)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$

129. Amino-kiseline sadrže dvije funkcionalne grupe:

- a) amino i hidroksilnu
- b) amino i karboksilnu
- c) aldehidnu i amino
- d) karbonilnu i amino

130. Proizvodi reakcije alkohola sa karboksilnim kiselinama su:

- a) etri
- b) ketoni
- c) estri
- d) aldehydi

131. Hiralni atom ugljenika:

- a) je simetričan
- b) na sve četiri veze ima različite atome
- c) na sve četiri veze ima iste atome
- d) je  $\text{sp}^2$ -hibridizovan

132. Izomerija niza je:

- a) geometrijska izomerija
- b) konformaciona izomerija
- c) strukturna izomerija
- d) optička izomerija

133. Stereoizomeri su:

- a) jedinjenja sa različitom molekulskom formulom i istim prostornim rasporedom atoma
- b) jedinjenja sa istim prostornim rasporedom atoma
- c) jedinjenja sa istim hemijskim i fizičkim osobinama
- d) jedinjenja istom molekulske formulom, ali sa različitim prostornim rasporedom atoma

134. Laktoza je:

- a) grožđani šećer
- b) konzumni šećer
- c) mlijecni šećer
- d) voćni šećer

135. Formula stearinske (oktadekanske) kiseline je:

- a)  $C_{17}H_{35}OH$
- b)  $C_{17}H_{35}COOH$
- c)  $C_{18}H_{37}COH$
- d)  $C_{18}H_{37}COOH$

136. Trivijalni naziv za etansku kiselinu je:

- a) sirćetna kiselina
- b) mravlja kiselina
- c) oksalna kiselina
- d) buterna kiselina

137. Oksidacijom primarnih i sekundarnih alkohola dobijaju se:

- a) estri i ketoni
- b) esteri i aldehidi
- c) aldehidi i karboksilne kiseline
- d) aldehidi i ketoni

138. Alkohol sa dvije hidroksilne grupe je:

- a) etanol
- b) glicerol
- c) 1,2 etan-diol

139. Disaharid koji se sastoji iz monosaharida glukoze i fruktoze zove se:

- a) saharoza
- b) maltoza
- c) laktoza
- d) galaktoza

140. Masti su estri masnih kiselina i trovalentnog alkohola:

- a) etil-glikola
- b) glicerola
- c) etanola
- d) butanola

141. Voskovi su:

- a) etri viših alkohola
- b) masti
- c) soli karboksilnih kiselina
- d) derivati glicina

142. Soli vinske kiseline nazivaju se:

- a) citrati
- b) tartarati
- c) formijati
- d) acetati

143. Ako treći član homologog niza ugljovodonika ima formulu  $C_3H_6$ , peti člana niza je:

- a)  $C_5H_{12}$
- b)  $C_5 H_8$
- c)  $C_5H_{10}$
- d)  $C_5H_{15}$

144. Geometrijska (*cis-trans*) izomerija javlja se kod:

- a) alkana
- b) alkena
- c) alkina
- d) arena

145. Prema IUPAC-ovoj nomenklaturi jedinjenje  $HC_2O_4H$  zove se:

- a) mravlja kiselina
- b) form-aldehid
- c) metanska kiselina
- d) acet-aldehid

146. Strukturu izomeriju srećemo kod:

- a) butana
- b) propina
- c) metana
- d) butena

147. Reakcije kojima ne podliježe etan su:

- a) supstitucije
- b) oksidacije
- c) adicije

148. Konformaciona izomerija se javlja kod:

- a) etana
- b) etena
- c) etina
- d) etanola

149. Prema IUPAC-ovoj nomenklaturi jedinjenje  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  zove se:

- a) 2-butan
- b) 1-buten
- c) 2-buten
- d) 1-propen

150. Najprostiji zasićeni ugljovodonik je:

- a) etan
- b) eten
- c) metan
- d) acetilen

151. Fenoli su:

- a) mineralne kiseline
- b) aldehidi
- c) aromatski alkoholi
- d) organske kiseline

152. Alken sa 6 ugljenikovih atoma ima formulu:

- a)  $\text{C}_6\text{H}_{14}$
- b)  $\text{C}_6\text{H}_6$
- c)  $\text{C}_6\text{H}_{12}$
- d)  $\text{C}_6\text{H}_{10}$

153. Reakcije kojima podliježe propin su:

- a) adicije
- b) supstitucije
- c) esterifikacije

154. Skrob, celuloza i glikogen su polimeri:

- a) fruktoze
- b) saharoze
- c) glukoze
- d) galaktoze

155. Opšta formula cikloalkana je:

- a)  $C_nH_{2n+2}$
- b)  $C_n H_{2n}$
- c)  $C_nH_{2n-2}$

156. Prvi član homolognog niza alkina je:

- a) eten
- b) acetilen
- c) metin
- d) etan

157. Dvostruku vezu ima sledeći spoj:

- a) etil-alkohol
- b) etilen
- c) etan
- d) etin

158. Derivati karboksilnih kiselina su:

- a) esteri
- b) alkoholi
- c) ketoni
- d) eteri

159. U procesu fotosinteze nastaje:

- a) etanol
- b) karbon-dioksid
- c) glukoza
- d) eten

160. Sapuni su:

- a) ketoni
- b) soli aminokiselina
- c) alkoholi
- d) soli viših masnih kiselina

## ***REZULTATI – HEMIJA***

1. (b)	2. (b)	3. (b)	4. (b)	5. (d)	6. (d)	7. (a)
8.(c)	9. (b)	10. (a)	11. (a)	12. (b)	13. (b)	14. (c)
15. (b)	16. (b)	17. (d)	18. (b)	19. (d)	20. (b)	21. (b)
22. (c)	23. (b)	24. (d)	25. (c)	26. (c)	27. (a)	28. (c)
29. (b)	30. (a)	31. (c)	32. (c)	33. (b)	34. (d)	35. (b)
36. (c)	37. (d)	38. (b)	39. (c)	40. (a)	41. (b)	42. (a)
43. (c)	44. (c)	45. (b)	46. (b)	47. (c)	48. (c)	49. (b)
50. (b)	51. (b)	52. (d)	53. (c)	54. (d)	55. (d)	56. (c)
57. (a)	58. (c)	59. (c)	60. (a)	61. (c)	62. (a)	63. (a)
64. (b)	65. (c)	66. (c)	67. (b)	68. (c)	69. (a)	70. (b)
71. (d)	72. (b)	73. (b)	74. (a)	75. (c)	76. (c)	77. (d)
78. (b)	79. (d)	80. (a)	81. (b)	82. (c)	83. (a)	84. (b)
85. (c)	86. (c)	87. (d)	88. (b)	89. (a)	90. (c)	91. (a)
92. (b)	93. (b)	94. (c)	95. (a)	96. (b)	97. (c)	98. (d)
99. (a)	100. (b)	101. (b)	102. (c)	103. (c)	104. (b)	105. (c)
106. (b)	107. (c)	108. (b)	109. (c)	110. (c)	111. (a)	112. (a)
113. (c)	114. (a)	115. (d)	116. (c)	117. (c)	118. (a)	119. (b)
120. (b)	121. (c)	122. (a)	123. (a)	124. (c)	125. (a)	126. (a)
127. (b)	128. (b)	129. (b)	130. (c)	131. (b)	132. (c)	133. (d)
134. (c)	135. (b)	136. (a)	137. (d)	138. (c)	139. (a)	140. (b)
141. (b)	142. (b)	143. (c)	144. (b)	145. (c)	146. (a)	147. (c)
148. (a)	149. (b)	150. (c)	151. (c)	152. (c)	153. (c)	154. (c)
155. (b)	156. (b)	157. (b)	158. (a)	159. (c)	160. (d)	